

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

CHURCHILLPLEIN 1, P.O. BOX 13888
2501 EW THE HAGUE, THE NETHERLANDS
TELEPHONE: +31 70 512-5000
FAX: +31 70 512-8637

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

CHURCHILLPLEIN 1, B.P. 13888
2501 EW LA HAYE, PAYS-BAS
TELEPHONE: +31 70 512-5000
FAX: +31 70 512-8637

Tužilac protiv Miće Stanišića
Predmet br. IT-08-91-A

**JAVNO
ODLUKA**

ZAMJENIK SEKRETARA,

IMAJUĆI U VIDU Statut Međunarodnog suda koji je Savjet bezbjednosti usvojio Rezolucijom 827(1993.), s naknadnim izmjenama i dopunama, a posebno član 21 Statuta;

IMAJUĆI U VIDU Pravilnik o postupku i dokazima koji je Međunarodni sud usvojio 11. februara 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Pravilnik), a posebno pravilo 44 i 45 Pravilnika;

IMAJUĆI U VIDU Uputstvo za dodjelu branioca po službenoj dužnosti koje je Međunarodni sud usvojio 28. jula 1994., s naknadnim izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: Uputstvo), a posebno članove 14, 16 i 20 Uputstva;

IMAJUĆI U VIDU Profesionalni kodeks branilaca koji postupaju pred Međunarodnim sudom, koji je Međunarodni sud usvojio 12. juna 1997., s naknadnim izmjenama i dopunama;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Mićo Stanišić (dalje u tekstu: optuženi) prebačen u sjedište Međunarodnog suda 11. marta 2005., nakon čega je zatražio da mu se dodijeli branilac kojeg će plaćati Međunarodni sud na osnovu toga što nema dovoljno sredstava da plati branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 5. maja 2006., na osnovu člana 11(B) Uputstva, sekretar dodijelio g. Stevu Bezbradicu, advokata iz Australije, kao branioca optuženom na period od 120 dana, zaključujući da je dodjela privremenog branioca neophodna kako bi se osiguralo da prava optuženog na branioca ne budu ugrožena, dok sekretar ne ispita mogućnost optuženog za plaćanje branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 9. februara 2007. sekretar donio odluku kojom je utvrdio da je optuženi djelimično u mogućnosti da plati branioca, i optuženom dodijelio g. Bezbradicu kao trajnog branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 13. juna 2008. zamjenik sekretara donio odluku na osnovu člana 20 Direktive kojom opoziva g. Bezbradicu kao glavnog branioca i optuženom dodjeljuje g. Slobodana Zečevića, advokata iz Republike Srbije, kao branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 4. jula 2008. zamjenik sekretara donio odluku na osnovu člana 16(C) i 16(D) Direktive, kojom dodjeljuje g. Slobodana Cvijetića, advokata iz Bosne i Hercegovine, kao subranioca g. Zečeviću;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Presuda u predmetu protiv optuženog izrečena 27. marta 2013. i da je g. Stanišić osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je 3. aprila 2013., na osnovu člana 16(C) Uputstva, glavni branilac g. Zečević zatražio da Sekretar dodijeli g. Stéphane Bourgon, advokata iz Kanade kao njegovog subranioca tokom žalbenog postupka u predmetu protiv optuženog;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se g. Bourgon nalazi na sekretarovom spisku advokata koji ispunjavaju uslove da budu dodijeljeni osumnjičenima i optuženima slabog imovinskog stanja u skladu s pravilom 45 Pravinika, i da je on iskazao spremnost da bude dodijeljen kao subranilac g. Zečeviću u predmetu protiv optuženog;

UZIMAJUĆI U OBZIR, da je g. Bourgon dodijeljen kao subranilac u predmetu protiv Drage Nikolića pred Međunarodnim sudom, koji je sada u žalbenoj fazi (predmet br. IT-05-88-A);

UZIMAJUĆI U OBZIR da su i g. Drago Nikolić i g. Mićo Stanišić pismenim putem pristali na dvojni angažman g. Bourgona;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se sekretar uvjerio u skladu s članom 16(G)(ii) Uputstva da dvojni angažman g. Bourgona ne predstavlja koliziju u pogledu rasporeda, kao ni potencijalni ni aktualni sukob interesa, te da njegovo angažovanje neće ni na koji drugi način biti štetno po optuženog ili po integritet postupka;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je korespondencijom od 26. aprila 2013. g. Zečević zatražio da sekretar povuče g. Cvijetića kao njegovog subranioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je g. Bourgon dodijeljen od strane sekretara kao pravni konsultant timu odbrane optuženog 15. aprila 2013. na osnovu zahtjeva g. Zečevića u skladu s članom 16(E) Uputstva i da je g. Zečević sekretaru dostavio pismena uvjerenja da je g. Bourgon spreman da odmah preuzme ulogu subranioca u ovom predmetu;

IMAJUĆI U VIDU član 16(C) Uputstva koji predviđa da u interesu pravde i na zahtjev glavnog branioca Sekretar može da dodijeli drugog branioca kao pomoć odbrani osumnjičenog odnosno optuženog;

IMAJUĆI U VIDU članove 20(A)(ii) i 20(E) Uputstva koji predviđaju da u interesu pravde, sekretar može povući dodjelu subranioca na zahtjev glavnog branioca i dodijeliti novog branioca;

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u svjetlu gorenavedenog i na osnovu informacija i izjava g. Zečevića, i imajući u vidu fazu u kojoj se nalazi ovaj postupak, sekretar uvjerio da će interes pravde biti zadovoljen ako se dozvoli opoziv g. Cvijetića i dodijeli g. Bourgon kao zamjena za subranioca;

OVIM ODLUČUJE na osnovu člana 20(A)(ii), i člana 16(C) i 20(E) Uputstva da se povlači dodjela g. Cvijetića i da se kao subranilac g. Zečeviću dodjeljuje g. Bourgon, pri čemu dodjela stupa na snagu s danom donošenja ove odluke;

NALAŽE g. Cvijetiću da g. Zečeviću preda sve materijale koje je primio ili proizveo tokom svog mandata, u skladu sa svojim dužnostima iz člana 9(D) Profesionalnog kodeksa.

Dana 1. maja 2013.
u Haagu,
Nizozemska

/potpis i na pečat originalu/
Kate Mackintosh,
zamjenik sekretara